

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número. ....	<b>2 céntims.</b>
Fòra de Palma »	<b>2 1/2 »</b>
Números atrassats »	<b>4 »</b>

Sonarà cada dissapte, si té vent á sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Còrt n.º 11), **1 peseta** à conte de 16 números.

## CARTES DESTAPADES.

**II.***Palma... Agost de 187...*

Margalida: He rebut sa teva carta en que me donas conte d'havè guañat ses eleccions y des téus projectes de govern. Si no me demanasses contestació, no t'en daria, porque, si he de dí la veritat, es téu *triunfo* m'ha causat un efecte molt diferent des que tú't pensaves. May hauria cregut que sa política local d'aqueix poble estigués tan encascavellada com me dius sense volè. Tú te creus havè guañat, logrant que't fessen en Miquèl batle; jò crech qu'has perdut, y molt; y à mí no m'has fet gens de bé; porque à vòltros y à mí, lo que mos interessa es qu'en Miquèl estiga à sa possessió y no à ses cases de la vila; però ja està fet, y, paciència: tal vegada jò tench molta part de culpa.

Encare que ses méues idèas son lliberals, quant veix es rumbo que prenen ses còses, m'avergoñesch de figurá en es partit. No sé lo que succeheix à fòra Mallorca; però, si allá entenen sa llibertat com aquí, mal agafada estarà la pòbre: mal conte donarà à tothom. Gastar-se dos o trescents duros per nombrá un ajuntament à un poble qui no conta tres mil ànimés y que no té Casa de la vila, ni locals per escoles, ni casa de beneficiència, ni cementèri, ni carniceria, ni un bocí de camí plà, ni mèdis per cubrir es gastos d'ets empleats, axò no té cap ni pèus. Comprá ets electors o emborratxarlos porque donin es vot à n'en fulano o à n'en sutano es s'inmoraltat més despòtica. Bòna la mos ferèn es qui mos empeltaren es sufragi universal, posant dins sa clòsca d'ets ignorants, que tots, grans y petits, ases y discrets, tenian dret à governà y eran tan reys com es matex Rey. ¡Sa llibertat, es dret de fé bé, qu'es una còsa tan santa, veurela trasformada en s'intriga, s'egoisme y s'interès! Es nombrament d'una autoritat qu'ha de tenir

en es seu càrrec els interessos morals y materials de tot es poble, fet per una majoria de borratxos!!!! Vamos, Margalida, si no fosses dòua, comprendrias es mal papé que fan es qui's posan amb aquestes còses.

Però, suposat que me demanas que't contest, y que segurament no prendràs per contestació lo que ja he dit, dech haverte d'advertis que no sies tant bla-y.. No cregas qu'en Miquèl téu, ni tú y tot si't posasses es calsons, malament hajis viscut tres anys à dins Ciutat y t'hajis instruïda més de lo que correspon à una madòna, are fasseeu més de lo qu'han fet ets altres. Jò vuy que se publiquin bandos y que s'aménas amb multes à n'ets infractós de ses ordenances municipals; entre nòltros, es mandá es molt fácil de fé; sa dificultat la trobam sempre en es creure y en es fermos obehi. Tú veurás qu'es tendés robarán à n'es pes, es jugadós farán de ses séues, es tavernés posarán aygo en es ví, vetllant fins à la mala hora, y es carnicé donarà gat per llebre. Enhora-bòna qu'es passen contes à tots; però ¿qui's ha de passá? ¿en Miquèl? ¿es retgidós? ¡Vaja una pretensió tonta! ¿Creus tú qu'un missè, per l'est que fos, tragués trellat ni aguyé d'aquell munt de papés que sól tení es secretari demunt sa taula des seu despatx, que à res assembla més qu'à una barca carregada y à punt de sortí des pòrt. Desenganet, en Miquèl firmarà sense scbre que firma, axí com heu han fet ets altres batles anteriors à ell; donarà ordes que no seràn cumplides, y gracies si qualche vegada no s'en dû una munta amb tota l'orde, no li tayan ses figueres y ses parres de sa seu terra, o no m'ho fan pagà à mí que no'n som res. Es Mestre y sa Mestressa continuarán visquent y enseñant en cases fosques, estretes, humides o apuntalades, no cobrarán sino quant es secretari voldrà, y es nins pagarán o no pagarán retrubucions, fins que la gent se desenganarà vejent que es pòbles encare son menors d'edat; y necessitan politxons y bòn fermays per anà drets.

Tocant à lo d'es cassino deus havè

de sobre que aquestes reunions son s'escola de perdició de tots es pòbles: un xibiu ahont ets espavilats agafan ses mòpies y en fan d'ells una còsa consemblant à sa qu'es cassadós fan des torts. Es cavallés sembraren aquesta llavó forastera, y segurament que s'en han penedit més de dues vegades quant han vist sa pèsta des seu fruyt. P'es camí que van es pagesos, y molts de ciutadans, no trobarán més que llàgrimes, porque tots han sortit de botadó. Antigament, quant un anava à una possesió no tenia que demaná qual era es quarto des seño o es de l'amo, porque es móbles ley deyan ben clà: are ja no es axí: es matex llit, ses matexes butaques, es matex cantarano y ses matexes catifes; es carro de parey amb molt poca variació servia per treginá es blat y la familia; are ja no hay ha cap madòna que no tenga carretó amb móbles per anà à missa y atòta amb devantal blanch per servá s'infant, y criada per ferli es diná, y pentinadora y modista, y altres còses qu'aumentan gastos y disminueixen es productes. Si no creus amb mí, ja demanarás à ta mare si aplegá lo que té, enfarinante sa cara quant eras jovensana, posante muxelles d'estopa negre en es moño, o rossegays y perendengues en es vestit. Y si d'ets amos passam à n'es jornalés y menestrals, trobarém lo matex, deutes, trampes y mala fe.

Primé, ses cuhidores per dins ets olívás passavan el rosari, o cantavan cançons inofensives, y à l' hora d'are ja disputan lo qu'han pujat ses misses, y compònen glòses de picat à l' amo.

Altre temps ets amos y seños de pòble, si bé no tenian es divertiments y ses festes de Ciutat, vivian en pau y eran respectats p'es pòbres à ne qui se cuydavan de que no mancas feyna; vuy en dia, gracies à ses propagandes inmorals, à n'es cassinos y à n'es partits, es pòbres sòls somian en repartirse ses marjades, y es seños des pòbles están manco segús qu'es de Ciutat. N'hi ha molts que ben merescut s'ho tenen.

Acabaré diguentè: que si vols qu'es téus infants no paren à jornalés, o en es

presidi, procura que no vajin de cassinos, ui t'encajentescas es cap en política, ni vulgas que digan *Don* à n'es téu homó, ni qu'et fassin *dóna* dues vegades.

TONI.

## COSES DELS REYS.

*¡Déu mos guard d'un ja está fet!*

¡Aquesta sí qu' es fresca! May hauria jò pogut creure una cosa semblant, ni si m'ho haguéssen predicat dalt una trôna.

De totduna, quant heu vâtx sentí contâ de boca en boca, m'acudí sa sospita de que tot era una fàbula, una brôma que qualche graciós havia inventada per divertir la gent.

Per paga, corren tantes *bolas*, qu' un ja hey está avesat, y no li alsan es ventrey. Surts en es carré, y sents que diuen:—«Es papé de s'Estat puja... S'Ajuntament ha trobat mèdi de fé dobles... Sa grossa de Nadal es cayguda à Ervissa... Es consums, de cada setmana tréuen més...» Y còm vé *finis, finis*,... tot es un pòch de fum de formatjada.

Però are que m'ho han contat tot, pedres menudes y fil per randa, heu sé de bona tinta, y vetx qu' es cosa certa.

¡Vaja un pas!

Veureu qu' el rey Gaspá y el rey Baltasá y el rey Melciòn, per no pèrde es bòn costum, s'en venian dilluns passat, tira, tira, cap à Ciutat, amb sos seus criats derrera derrera, qui menavan una teringa de camells y ases carregats amb sos regalos que cada any duen els Reys a tots es qui ténen per costum posá sa sabata en es balcó. Sino que enguañy, més generosos que may, duyan regalos fins y tot a molta gent que no ley posa.

A encesa de fanals, entravan dins Ciutat; però tant d'amagat y fent tant pòca fressa, que amb tot y tants còm eran, y amb tantes bisties còm menavan, no los afinaren es *punxes*, per demanarlos si duyan res de *pago*. Axò no té res de particula.

Arribats à sa posada, feyan un pòch de temps, esperant qu' es serenos estás-sen adormits, per ells tres comensá la volta; quant el Rey mòro, que per entretendir-se una mica, hé y honestament sense fé mal à ningú, havia agafat es *Diari de Palma* y el llegia, còp en sechs' axecá dret, li agafà un tremoló per tot el còs, pegà un gran crit, y romanqué blanch còm sa paret. ¡Y axò qu' era el rey mòro! Ara figuraus quin susto havia de dû.

Ets altres dos el se miraren esglayats, y obrint uns uys còm uns salés, li demanaren qué tenia.

Per tota respòsta, los allargá es *Dia-*

*ri*, señalantlos amb so dit un parrafo estampat en lletres gròsses. Era es *parte* telegràfich que donava conte de còm mentres à n'el Rey nòstro li havian pegat dos tirs es dia abans.

—Germanets, (digué el rey Gaspá, qu' era es més vey,) ja'u veys, axò no m'agrada un pel; la ma va bruta, y ni dins Mallorca, ni dins tota Espanya, temim hòra segura. Som de parè que toquem es còrn are mateix: però ja que tenim tots aquests viatges de regalos, per tornarmosne de buyt y fé més via, es criats amb quatre gambades que los vajen à repartir; y nòltros mentres tant prendém ventatge, y ja los esperarem à fòra pòrta.

Dit y fet. Donáren s'orde à n' es criats, comenantlos que no fesssen molt sa paupa, y qu'ells los esperarien abans de trencá auba devés s'hostal d'es Pla.

Y ja varen esse partits, amb tota pressa, tu pòts y jò no puch.

Es criats, que sospitaren qualche cosa, comensáren també à anà temoréchs: però lo bò va essè qu' un d'ells qu' havia escoltat la feta, los ho contá tot axí còm era.

¡Ah, fiys meus! haguésseu vist atropellá! Amb quatre grapades se partiren es trastos, prengueren cadascun p' es barrio que tenia senyalat, y à la babatlà y sense orde ni concèrt comensáren à dexà recapté per balcons y finestres, sense mirà gayre es número de sa casa ahont heu dexavan.

Abans de trencá es dia, ja havian acabada sa tasca, y partian depressa à reunirse amb sos señòs.

D'aquesta tropellia y desconcert, no vos podeu pensá, amichs lectors, es desbarats y equivocacions qu' en resultáren. Jò no més en sé unes quantes, però bònes.

Figuraus qu' una atloteta qu' havia deixada sa *polaca* à sa serena, l'endemà demà la trobá plena de jòchs d'uyeres; y à un interventó de consums, que viu en es mateix carré, li dexáren un medalló embolicat amb un paperet qui deya: *Recuerdo para mi O. P.* Aquella atloteta ha nom Ofelia Perez.

A una señora véya beata des carré des Llums li dexáren un feix de barretines vermeyes; y en es balcó de sa cantonada de devant, una capsà plena de defensius, rosariets y escapularis.

En es balcó gran de la Sala hey vâren dexá es criats dels Reys una màquina d'aquestes de netetjá es cap de part dedins (*nòva invenció*); y En Millan es perruqué, quant obrí es balcó de cas-séua, hey trobá escampades un parey de dotzenes de dimisions de *Concejals*, totes ja escrites, que just faltava es posarhi sa firma.

Es portés d'una Sociedad trobáren demunt es balcons de pedra un feix de papés de música y de poesies que feyan riure; y unes señoresses joves que ténen es balcó pròp de per allá, ténqueren

gran sorpresa de trobá dins sa boteta un compás amb un paperet qui deya: *Per prendre bé ses mides en torná posá fanals.*

¡Y qué més vos diré! Ja he perdut es conte de tantes còm m'en han contades, y que aquests dies, pòch à pòch s'anirán sabent.

¡Ah, no hi pensava: à un metge jove li dexáren un rebosillo y un gipó: à una Sociedad nova de vapors un bossòt plè de billets amb sos nòms de pildots y capitans: à un potecari de la vila d'avall dues gèrres somerals plenes d'aygo de pou: à un escrivá una llima de fé ses ungles netes; y un barrisch de patates de Málaga à certa persona qu'ha fet molt la guerra (de paraula) à sa filoxera.

També à nòltros mos arribaren ets esquitxos: en es balconet de sa nòstra redacció hey trobárem una pilota, un cavall de cartó, un sabre de llauna y altres juguetes, que malehit per lo que mos servexen, porque tots, qui més qui ménos, ja fa temps qu'hem perdut es jòchs; y en canvi, en es balçó des vehiculat hey havia un embolic de paperets de colò amb una faxa que duya escrit: *Per L' IGNORANCIA.*

Poguérem recuperá aquells papés, que de totduna mos pensárem si eran billets de calderilla d' es Canvi Mallorquí, que els Reys mos havian dexats à nòltros porque un altre periòdich no los havia volguts; però mos errárem de mitx à mitx: eran una colecció d'*Aguinaldos*, un bò y s' altre milló.

N'hi havia un qui deya:

A todos los parroquianos  
Como de buen corazon  
Ruego á Dios no les falte  
Cer do pavo y turon

• • • • •  
Y saben con mi primor  
Les dejo bien aleitados  
Yno salen de la Tienda  
Sin es tar muy bien peinados.

Já se sab: per rumbo, no hey ha còm es barbés.

Deya un altre, que pareixia fet de sábi:

Quisiera tener de Calderon la lira,  
De la Patti su voz tan melodiosa  
Para decirte señor una gran cosa  
Cosa tremenda que temor inspira.  
En esa lucha fatal que va y viene  
Y hace del mundo un caos de ilusion  
Es la diferencia del que tiene  
Y del que no para comer turron. he dicho.

Entre mitja dotzena d'altres, n'hi havia un de piñol vermey. Passauvos la vista per aquest trosset:

Soy su servidor leal  
Vengo á dar los buenos días  
Que nace nuestro Mesías  
Y á todos guarda de mal.

Al pobre da capital,  
Al de mala fé castiga,  
Si lo vé que bien camina  
Puede ser un general.

Pródigia naturaleza  
Sobre tí vierte sus galas  
Te presta el genio sus alas  
Para elevar tu grandeza.

Habido de nombre y gloria  
Luchas con fe por el arte  
Empuñando el estandarte  
Aseguras la victoria.  
Llegando la Navidad  
Acostumbran los señores  
De dar para los turrones  
Si les van en lealtad.  
Muchos años que lo vean  
En salud mucha alegría  
Con todita su familia  
Así como lo desean.

Axò heu haurá escrit qualche *graciós*,  
per fé enfadá un pòch es méu amich  
Salom. Ara no faltarán males llengos  
que l'acusarán de que per fé décimes  
en alabansa d'en Cepillo, s'es atrevit à  
emprá escapolons d'un aguinaldo. *¡Así se escribe la historia!*

Ydò, tota aquesta caravana s' es suc-  
cehida, lectors ignorants, fa molts pòchs  
dies dins Ciutat. Si vos n' arriban altres  
detalls, còm es d'esperá, feysmen un  
motet de lletra, y tot axò més tendrà  
que agrahirvos es vòstro ignorantíssim  
amich servicial vòstro, *que lo soy*.

GORIET.

## FABULES D' ISOP.

### VI.

#### ES PASTÓ Y LA MAR.

Pasturant sa guarda un dia  
Per sa vorera de mar,  
A un pastó li vengué idea  
De ferse comerciant.  
Dit y fet: dins una barca  
Ses auveyes va embarcá,  
Y ala envant, rema qui rema,  
Arribá à sa còsta aviat.  
Les va vendre, y es produete  
Tot de dàtils el comprá;  
Però quant tornava alegre,  
Se va mòure temporal.  
Tota aquella datilada  
Dins mar l'hagué de tirá;  
Y axi y tot, devall ses ones  
Amb un pòch més hey roman.  
Sense dàtils, sense auveyes,  
Ploríñava el malanat,  
Quant un vey qui'l conexia  
Li deya:—*Mira la mar,*  
*Mírala que va de plana;*  
*Cóm no't tornas arriscá?*  
*¡Ara es que domana dàtils!*  
Responia ell enutjat.

### VII.

#### SA CUCUYADA.

Agafada amb un giñol  
Una pobre cucuyada,  
D' aquest mòdo se plañia:  
—*¡Qu' heu som de desgraciada!*  
*Jò que may he robat res*  
*Ni jòyes d' or ni de plata,*  
*Sino just un gra de blat,*  
*Y à morí estich condeunnada!*  
No sabia, *¡pòbre aucell!*  
Qu' un delicte se compara  
Sempre amb sa capacitat  
D' aquell qu' ha comès sa falta.

### VIII.

#### SA MEDICINA DE MERCURI.

Júpiter à Mercuri  
Un picò li va maná  
Qu' amb trampes y mentides  
Un balsam preparás  
Per trèure, un pòch, d' apuros  
Es pòbres menestrals.

Mercuri cumplí s'orde  
Donant à cada qual  
Un ratx d'aquell bon balsam  
Qu' havia preparat.

Es sabaté à les hòres  
Veureu qu' arribá tart;  
Però encare en quedava  
Còsa de la mitat,  
Y tot à dins s' olleta  
Mercuri ley abocà.

Així es que, de llevónses,  
Es sabatés formals  
Una paraula vera  
No l' han tenguda may.

### IX.

#### SA CASA DE SÓCRATES.

Una casa per ell se feya Sócrates,  
Y còm que no era rich,  
A sa caseta nova la provehí  
Just de lo més precís.

Un qui la se mirava riguent deya:  
—*«Germans, ivaja un xibiu!»*  
—*«Nilòch hey romandrà (afegia un altre)*  
*Per girarshi dedins.»*

—*«Tan petita còm es, (los deya Sócrates,)*  
*Jò seria felis*  
Si, un dia o's altre, l' arribás à veure  
Plena de bons amichs..»

M. O.

## XEREMIADES.

Hem anat à veure es local que s'ha dispòst de bell nou per depòsit de cadàvers, à l'Hospital general de Palma. Es una gran sala, alta de paladá, espayosa, neta, senzilla y ben oretjada, que cau just derrera allà ahont hey havia s'antich oratori de Santa Catalina des Pobres.

Mos ha agradat molt més axò que totes ses noves obres des Teatro; en so ben entés que no hey ha tant d'art ni costan una millonèssima part. Axò va à gusts.

També hem guaytat à ses habitacions reformadas qu'ocupau ses virtuoses Germanes de la Caritat; y còm entenem un pòch es ram de picapedré, mos hem convenuts y podem dá fe de que no son tan lujosas còm s'ha dit demunt diaris, per qui no devia estar ben informat. Lo que s'ha gastat amb aquesta reforma era lo manco que mereixau una dotzena de señores que voluntariament y per amor à Déu y al pròxim, se negan à si matexes y en plè sigele XIX, dins una societat corrompuda, passan sa vida auxiliant à n'es pòbres malalts.

Abans de parlá d'elles, per ferles justicia, es necessari havè comprés tot lo que val es seu sacrifici, fins ahont arriba sa seu intel·ligència y s'humilitat des seu heroisme. Déu les alliber de tota casta d'impropèris y los don sa paga que ténen merescuda.

(Lector: ja pòts comprendre qu' aquesta tayadura l' ha dictada *Mossen Lluch*; si la tròbas *nea...* ja sabem tú qui ests.)

\*

D' un article publicat per *El Anunciador* de dia 5, traduhim lo siguent:

«Encare hey ha més: no ha mancat un, no sabem si dirli indiscret, que ha cregut veure estampat demunt ets envoltoris ó envasses des bultos detenguts à l'Aduana, es nòm y sa direcció d'un ó de vajos señes des qui amb més entusiasme han feta propaganda anti-filoxerà, formant part de qualche Junta constituida per axò.»

Y deya qu' aquells bultos amagavan fruytes y verdures truginades desde es Continent à Palma de Mallorca.

D' aquesta casta d'*indirectes*, L'IGNORANCIA està cansada de tirarnè, pues s'ha convensuda que ni'n pren còm qui fà ròtlos dins aygo, tant prest señat tant prest borrat.

Vendrà sa filoxera, si es que ja no sia aquí; y es qui l' haurán introduïda se passetjarán per entre nòltros, protestant des seu patriotisme; y es qui baurém clamat en vá, serem ets escarnits.

Ja en parlarém.

\*

Y si no basta aquest *recipe*, aquí en teniu un altre de molt més farest:

«Desde Sineu han enviat à Binisalem p' es ferro-carril un garbó de sarments mallorquines mesclades amb sarments catalanes procedents de Vilanova, que probablement son arribades en so vapor de Alcudia. Qui les ha enviades es un mercadé de bestià. Qui les ha introduïdes, (*sembla impossible!*) té tota sa seu tréta consistent en viñes...»

Y axò, germans, no es L'IGNORANCIA qu'heu fà públich: es es President de sa Junta contra sa Filoxera.

¡Vaja, no'n parlem pús, y que venga s'animaló en donarli la gana! Està vist que sa vertadera filoxera ja la tenim dins canòstra, amb aquests mallorquins criminals, que tot càstich los seria pòch.

¡Fius bòrts de sa vòstra pátria! Ilàstima d' un llamp que no vos espoltesca dins ses mans ses sarments y plantes y fruytes forasteres!

\*

A desgrat nòstro, no poguérem assití à sa reunió qu'ahí se celebrà à la Sa- la per tractá s'assunto d'aygos.

Estam à la mira, per veure lo que n' haurá sortit d' aquella junta.

\*

Altra vegada es Felanitxés enraionan

sobre si los arribarà es fèrro-carril. Ets Alcudienchs digueren há dos anys que ells tot sòls bastavan per durlo à ca-séua. ¡Ala envant, ydò!

Lo que's diu sa Compañia, faria un desbarat si afegís branques à n'es feix, mentres tenga ses accions tan al baix.

Esperem à veure ets interessos que mos dará de l'any passat.

\*\*

Molts de propietaris de cases dins Ciutat, convensuts de lo que L' IGNORANCIA vá estampà relatiu à sa calidat de ses aygos de sa Font de la Vila, maveljan aprofitá ses de pluja que replegan de ses séues teulades, logrant de aquesta manera omplí es depòsits y beureres més pures.

S'idea es bòna, si es que no tenguin colomistes p' es vehinats.

\*\*

Alguns menestralets d'aquests que tot l'any duen na curta, mos suplican que supliquém à n'es séus parroquians mossos que no los satisféren es conte de l'any 1879, que fassin lo possible per pagarlos hò; però L' IGNORANCIA, que sab sa séua obligació, no s'afficará amb aquests assunts; lo més queaconseyará à n'es malanats que duhen à s'esquena uns parroquians tant *pudentes*, es que tengan paciència, y sinò que los dugan à la barra, y fòra respectes humans: S'entén, à les bònes, res de questions; però, qu'heu fassi es Jutge.

\*\*

Ha mòrt, aquests dies, una criada vèya qu'havia servit devés 70 anys sempre à una matèxa casa.

Aquesta sí que no havia de menesté *cartilla*.

\*\*

A Pollensa, que de dèu anys à n'aquesta banda no es de ses viles de Mallorca que fán manco rendò dins sa xaranga de sa civilisació, pareix, segons dihuen, (à nòltros no mos consta,) que s'havian proposat acuñá moneda falsa, y qu'es matexos sòcios han desbaratada sa potranca. Nòltros suposam qu'amb axò hey ha hagut mala inteligiència, pues lo regulà era que se proposassin acuñá medalles per ses fies de la Puríssima, còm s'ha vist à Mallorca altres vegades.

A Marruecos, quant atrapan es falsificadós de moneda los tayan ses mans en mitx de plassa, perque son uns bárbaros. A Espanya, quant s'esdevé, (una volta cada sìgle) que atrapan aquests industrials, los donau una maneta perque surtan des compromís, y tiran terra demunt l'assunto. Axò es més còmodo y sobre tot molt més humanitari.

Ditxós qui viu à Espanya!

\*\*

Un sanjuané que s'ha presa sa molèstia de ferse corresponsal nòstro, *motu proprio*, mos n'escrivu una partida d'ase y sèques, que diu que succehiren es vèspre de ses matines de Nadal; en aquella benaventurada vila de ses sèbes.

¿Y sa firma, compare? ¿Quantes vegades vos ho haurém de repetí à vòs y à altres, perque heu arribeu à tení entès?

Are teniu que vos mateix sou causa, per descuydat, de que no publiquém sa vòstra carta, encare que tant heu desitjeu.

No vos enfadeu per axò, germá. Un'altra vegada farém barrina.

\*\*

A Llubí, es pòble de ses táperes, han organisada una música.

S'esperiència, acorde amb s'història, ha demostrat que allá ahont hey ha música no hi manca rendò.

Desitjariam que es llubinés fossin una excepció de sa regla general.

Felicitam à n'ets iniciadós de etc., etc., que procurant véncs mil dificultats, etc., etc., han conseguit, etc., etc., amb armonía de ses necessitats que sa civilisació impòsa, etc., etc.

\*\*

Parex que à Manacò hey ha un caparrut que s'ha empeñat en regalà ets exemplàs de L' IGNORANCIA.

Axò no durarà gayre, perque no hey ha cap lòco qu'apedrech sa séua teulada. Y profitant s'ocasió dirém à n'es manacorins, que d'avuy endavant, s'encarregat d'es nòstro setmanari, en aquella vila, es Don T. Simó, que viu carré de l'Anell n.º 9. Axò no vòl dí qu'es qui tengan bestràt à n'en Mateu Borrás, ex-administradò, à Palma, no hajin de dirigirse à ell, pues los deu havè de respondre des compromisos que vá contrère.

Servesca per inteligiència des qui no sabian aquest canvi de personal.

## ANUNCIOS

### OBRES MALLORQUINES.

**FLORS DE MALLORCA**, poesies d'autors vients, premiades les mes en los Jochs Florals de Barcelona. Van traduïdes en llengua castellana. Les venceu á s'imprenta de P. J. Gelabert.

**IDILIS Y CANTS MÍSTICHS**, per Mossen J. Verdaguér, amb un pròlech de D. M. Milà y Fontanals. Edició ricament estampada. Se ven al preu de 12 rs. en rústica à su llibreria de don F. Guasp.

**FÀBULAS** en vers mallorquí, per D. T. A. C., autor de sa *Rondaya de Rondayes*.

**CUATRE PARAULES BEN DITES** ó sien màximes, pensaments y acudits que haurà de tenir present tot aquell que vulga seguir sa llei de Jesucrist y ser un bon cristià, y hòmo de bé à carta cabal, posades en vers mallorquí, per M. B. y C.

## PORROS-FUYES.

### SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

**GEROGLIFICH.** — *Un pitch cada cent anys fan una gran festa.*

**CAVILACIÓ**.....—*Bèt-Maria.*

**SEMLANSES**...—1. *En que té esperó.*

2. *En que té clau.*

3. *En que té manxa.*

**ENDEVINAYA**.—*Un forn.*

**LES HAN ENDEVINADES:**

Totes:—*Ney-Ney y Un punxa engegat.*

Cinch:—*Un Sardíne festivitalis, Un bastoné,*

Q. R. y Conjet de Guix.

Quatre:—*Un aygordenté.*

## GEROGLIFICH.

### TOTIETIVUM:

NEY-NEY.

### SEMLANSES.

1. ¿En que s'assembla una seba à un infant acabat de morir?
2. 2. ¿Y una locomotora à un qui abeura una bestia?
3. 3. ¿Y una mà à Ciutat?
4. 4. ¿Y una cria de canaris à l'òrga de sant Francesch?
5. 5. ¿Y una guya de cosí à unes corregudes?

X.

### CAVILACIÓ.

Nicolau—Bárbara—Ignaci—Bernat—Francesch—Ursula—Andreu—Angela—Ramon—Libòri—Ayna—Bartomeu.

Amb ses inicials d'aquests dotze nòms escrivre es d'un pòble de Mallorca.

RITA.

### ENDEVINAYES.

1.

Vench de pare cantadó  
Y duch blanch es meu vestit  
Es meu còr sól essè gròch,  
Y aliment pòbres y richs.

2.

Jamay ho pogut pecá  
Y convèrs molt aceritat;  
De ferros estich tancat,  
Y som tan desgraciat  
Que en el cèl no puch entrà.

UN BUÑOLE.

(*Ses solucions dissapte qui et si som eius.*)

### CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

**LLENTERNÉ**: Tenga paciència, qu'el mon no es fet amb un dia; part de lo qu'ha enviat heu aprofitaréun.—NEY-NEY: S'insertarà.—AGÈNCIA «PALACIO» (Madrid): Gracies de s'oferten: però L' IGNORANCIA no més s'empatxa de còses de Mallorca.—SABATE EN DILLUNS: Ja ven com heu anam publicant.—UN CERBÉ: Llegesca sa xeminiada.

10 JANÉ DE 1880.

Estampa don Pere J. Gelabert.